

# OTVORENI PARLAMENT



Centar za demokratsku tranziciju



Skupština Crne Gore



Evropska unija

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina I ♦ Broj 10 ♦ Novembar 2011. godine

## UVOD

*Poštovane čitateljke i čitaoci,*

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 30. novembra, koje, u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“, pripremaju Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Služba Skupštine Crne Gore.

Tema ovog izdanja biltena je Treće zasjedanje Dječijeg parlamenta koje je održano u plenarnoj sali Skupštine Crne Gore. Povod zasjedanja je bio obilježavanje Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta (20. novembar), a glavna tema zasjedanja je bila afirmacija prava djece sa smetnjama u razvoju, odnosno njihova socijalna i obrazovna inkluzija. Zasjedanje Dječijeg parlamenta organizovala je Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore i predstavništvom UNICEF-a za Crnu Goru.

Što se tiče redovnih skupštinskih aktivnosti, Skupština Crne Gore je u novembru donijela 36 zakona dok su skupštinski odbori raspravljali o 26 predloga zakona.

Kroz vršenje nadzorne funkcije skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio je i jednoglasno prihvatio Izveštaj o zaštiti od diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine. Takođe, Odbor za bezbjednost i odbranu je održao kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Bilten „Otvoreni Parlament“ se objavljuje svakog mjeseca kao dio projekta „Otvorene institucije“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg izdanja biltena, očekujući vaša mišljenja, kritike i sugestije, kako bismo ovaj bilten učinili još boljim i interesantnijim.

*S poštovanjem,  
Dragan Koprivica,  
Izvršni direktor CDT-a*



## ZAKONODAVNA AKTIVNOST

**Tokom novembra, Skupština je donijela 36 zakona. Na drugoj sjednici drugog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini usvojeni su sljedeći zakoni:**

Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Crne Gore i Republike Bugarske; Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi; Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka sa Protokolom o implementaciji Sporazuma; Zakon o potvrđivanju Izmijenjenog protokola II o zabrani ili ograničenju upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih sredstava Konvencije Ujedinjenih nacija o zabrani određenih vrsta konvencionalnog naoružanja; Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine; Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelne baštine; Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom o sprovođenju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju; Zakon o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata; Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu; Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini; Zakona o tržišnoj inspekciji; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti; Zakon o raftingu; Zakon o investicionim



OTVORENE INSTITUCIJE  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”



fondovima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova; Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planinskim stazama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o optičkim diskovima; Zakon o dopuni Zakona o strancima; Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kao i Zakon o lobiranju.

**Na petoj sjednici drugog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini usvojeni su sljedeći zakoni:**

Zakon o izmjeni Zakona o elektronskim medijima; Zakon o ljekovima; Zakon o poštanskim uslugama; Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspeksijskom nadzoru; Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa Protokolom o implementaciji sporazuma.

**Na šestoj sjednici drugog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini usvojeni su sljedeći zakoni:**

Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2010. godinu, sa Izvještajem o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2010. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2010. - oktobar 2011. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju priobalnim područjem Sredozemlja, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete prouzrokovane vazduhoplovom trećim licima, Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete trećim licima nastale usljed nezakonitog ometanja uz učešće vazduhoplova, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Zakon o dopunama Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika i Zakon o dopunama Zakona o političkim partijama.

**Predlozi zakona razmatrani na odborima:**

- **Predlog zakona o ljekovima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2011. godinu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za bezbjednost i odbranu.

- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju priobalnim područjem Sredozemlja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o regionalnom vodosnadbijevanju Crnogorskog primorja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete trećim licima nastale usljed nezakonitog ometanja uz učešće vazduhoplova** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete prouzrokovane vazduhoplovom trećim licima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama iz 1966. godine** razmatran i predložen Skupštini na



usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o detektivskoj djelatnosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o javnom redu i miru** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Predlog zakona o upravljanju otpadom** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlogu zakona o dopunama Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2012. godinu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za bezbjednost i odbranu kao i od strane Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
- **Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivični stvarima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i saradnji u pogledu roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Crne Gore u operacijama Evropske Unije za upravljanje kriznim situacijama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

## NADZORNA AKTIVNOST



- Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio je i jednoglasno prihvatio Izvještaj o zaštiti od diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine, koji je na zahtjev Odbora, a u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za period od decembra 2010. do oktobra 2011. godine, podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Odbor je jednoglasno donio Zaključak kojim prihvata Zaključke i Preporuke Ombudsmana sadržane u navedenom Izvještaju, a koji će Odbor dostaviti

rukovodstvu Skupštine i nadležnom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kako bi nadležni državni organi preduzeli konkretne radnje u cilju prevencije i zaštite od diskriminacije.

Odbor je jednoglasno prihvatio Predlog izvještaja o Kontrolnom saslušanju ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoshe na temu: "Implementacija Zakona o zabrani diskriminacije i aktivnosti na jačanju svijesti o značaju sprječavanja,



OTVORENE INSTITUCIJE  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakovim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

prijavljivanja i sankcionisanja svih oblika diskriminacije“ koji će sa Zaključcima, u skladu sa članom 77 stav 2 Poslovnika Skupštine, podnijeti Skupštini Crne Gore.

- Održana sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je sprovedeno kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore je, po pozivu, prisustvovao direktor Agencije za

nacionalnu bezbjednost, Vladan Joković, koji je članove Odbora upoznao sa informacijama koje Agencija posjeduje, o organizaciji i djelovanju pripadnika vehabijskog pokreta u Crnoj Gori i bezbjednosnim rizicima od mogućih terorističkih napada ekstremnih pripadnika ovog pokreta, na teritoriji Crne Gore. Odbor za bezbjednost i odbranu, nakon sprovedenog kontrolnog saslušanja, jednoglasno je usvojio izvještaj koji podnosi Skupštini Crne Gore.

## NOVOSTI IZ PARLAMENTA



### *Parlamentarna skupština parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative u Beogradu*

U Beogradu je u periodu od 10. do 11. novembra 2011. godine, u okviru predsjedavanja Republike Srbije Centralnoevropskom inicijativom (CEI), održana Parlamentarna skupština Parlamentarne dimenzije CEI.

Plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine prethodili su sastanci opštih odbora za pitanja kulture, ekonomska pitanja i politička i unutrašnja pitanja, na kojima je vođena rasprava o zaštiti nacionalnih manjina i kulturnog nasljeđa, o jačanju ekonomske saradnje i o perspektivama razvoja Centralnoevropske inicijative. Na osnovu Pravilnika o radu CEI-PD, članovi tri opšta odbora izabrali su predsjedavajuće osobe na jednogodišnji mandat - za zamjenika predsjedavajućeg Opšteg odbora za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD

ponovo je izabran Miodrag Vuković, šef delegacije Skupštine Crne Gore za CEI-PD.

Ovogodišnju Parlamentarnu skupštinu obilježila je rasprava o perspektivama razvoja CEI. Šef delegacije Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković pozvao je CEI kolege iz država Evropske unije da u komunikaciji sa vladama svojih država donesu pozitivan stav i verifikuju predlog Evropske komisije o otvaranju pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom.

Parlamentarna skupština CEI-PD završena je usvajanjem Završne deklaracije, a Skupštinu Crne Gore na sastanku su predstavljali članovi stalne delegacije Skupštine za Parlamentarnu dimenziju Centralnoevropske inicijative Miodrag Vuković, Vasilije Lalošević i Damir Šehović.

### *Ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima GRETA u posjeti Skupštini Crne Gore*

Ekspertska grupa Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima GRETA, boravila je 16. novembra u posjeti Skupštini Crne Gore. Tokom boravka u Skupštini ekspertska grupa Savjeta Evrope se sastala sa članovima Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ljudska prava i slobode kao i Odbora za rodnu ravnopravnost.

Povod posjete ekspertske grupe Savjeta Evrope je bio prvi krug evaluacije implementacije Konvencije SE za borbu protiv trgovine ljudima od strane članica SE. Tokom susreta sa članovima Odbora za bezbjednost i odbranu učesnici sastanka istakli su značaj posvećenosti Crne Gore ispunjenu postavljenih standarda i punom poštovanju Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima. Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode upoznao je članove

ekspertske grupe GRETA sa aktivnostima Odbora, kao i konsesualnim donošenjem odluka zbog shvatanja značaja zaštite ljudskih prava i u zakonodavnoj, ali i kontrolnoj funkciji Parlamenta, kao temama koje su podjednako od značaja i za vlast i za opoziciju. Ocijenio je da su problem trafikanga u Crnoj Gori identifikovani, ne kao pojava, nego kao pojedinačni slučajevi. Tokom razgovora sa članovima/cama Odbora za rodnu ravnopravnost konstatovano je da će Odbor ubuduće više pažnje posvetiti ovom problemu, kao i da treba poboljšati edukaciju i senzibilizaciju cjelokupnog društva u tom domenu. Navedeno je da će tokom svjetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” Odbor imati konkretne aktivnosti na promociji i primjeni Konvenciji SE za borbu protiv trgovine ljudima.



OTVORENE INSTITUCIJE  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

## **Ekspertska misija Venecijanske komisije u posjeti Skupštini Crne Gore**

**E**kspertska misija Venecijanske komisije boravila je 17. novembra u posjeti Skupštini Crne Gore. Pored eksperata misije Venecijanske komisije sastanku su prisustvovali i predstavnici Evropske komisije i eksperti država članica EU.

Tokom posjete Skupštini Crne Gore, ekspertska misija Venecijanske komisije, predstavnici Evropske komisije kao i eksperti država članica EU sastali su se sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, Rankom

Krivokapićem, a sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, N.J.E. Ambasador Leopold Maurer. Takođe, gosti u Skupštini sastali su se i sa članima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore. Tema održanih sastanaka je bila razmjena mišljenja oko Nacrta amandmana na Ustav Crne Gore.

## **Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, u Ujedinjenim nacijama**

**P**redsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, govorio je u Ujedinjenim nacijama, na Parlamentarnom saslušanju kao uvodničar na sesiji "Jačanje veza između nacionalnih institucija i civilnog društva".

Skup koji je održan u organizaciji Interparlamentarne unije i UN-a otvorio je predsjednik Generalne Skupštine UN Naser Abdulaziz Al-Naser, a na njemu su učešće uzeli predstavnici zemalja članica UN-a, visoki zvaničnici UN-a, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva

Predsjednik Skupštine, Ranko Krivokapić, je u uvodnom obraćanju naveo da „otvoreno društvo po-

drazumjeva razvoj institucija, uz visoki stepen participativnosti i produktivno angažovanje građanina, kao nosioca suvereniteta u savremenim društvima“, naglašavajući da „država mora građanima garantovati pravičnost a oni joj uzvraćati vjerom u institucije.“

Posjetu Njujorku predsjednik Krivokapić je iskoristio da se susretne sa iseljenicima iz Crne Gore. Tom prilikom je naglasio da su takvi susreti uvijek odličan povod za razgovor o mogućnostima jačanja veza iseljenika sa zemljom, koji su bili velika podrška nezavisnoj i građanskoj Crnoj Gori tokom teškog perioda devedesetih godina.



## **PARLAMENTARNI POJMOVNIK**

**JAVNO MNJENJE**<sup>1</sup> predstavlja mišljenje društvene skupine o važnim pojavama i pitanjima koja je kao skupinu interesuju. Pod skupinom koja stvara i nosi odnosno izražava javno mnjenje treba razumjeti svaku skupinu koja kao takva ima izvjesne zajedničke interese i u vezi s kojima se u njoj stvara javno mnjenje.

Javno mnjenje<sup>2</sup> se obrazuje u mediju javnosti u kojoj se građani, publika okupljaju bez ikakvih smetnji, slobodno ispoljavajući svoja mnjenja i mišljenja. Listovi, časopisi, film, radio i televizija su mediji javnosti.

<sup>1</sup> Pravna enciklopedija, Savremena administracija, Beograd, 1985.

<sup>2</sup> Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993.



**OTVORENE INSTITUCIJE**  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

## TEMA BROJA



### Treće zasijedanje Dječijeg parlamenta

Treće zasijedanje Dječijeg parlamenta održano je u plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, na inicijativu Lokalnog Dječijeg parlamenta - Podgorica i članova đачkih parlamenata iz osnovnih i srednjih škola.

Zasijedanju je prisustvovalo ukupno 60 osnovaca i srednjoškolaca, predstavnika 29 osnovnih i 10 srednjih škola, iz 18 gradova Crne Gore. Povod zasijedanja je bio obilježavanje Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta (20. novembar), a glavna tema zasijedanja je bila afirmacija prava djece sa smetnjama u razvoju, odnosno njihova socijalna i obrazovna inkluzija.

Uvodni govor održao je predsjednik Skupštine Crne

Gore, Ranko Krivokapić, nakon čega je dao riječ predstavnicima Dječijeg parlamenta. Djeca su imala veliki broj pitanja na koja su odgovarali pojedini ministri iz Vlade Crne Gore kao i pojedini poslanici Skupštine Crne Gore.

Djeca, poslanici Dječijeg parlamenta, ukazali su Vladi i Skupštini na brojne probleme sa kojima se susrijeću u školi i svakodnevnom životu, pogotovo na siromaštvo i velike socijalne razlike u društvu.

Zasijedanje Dječijeg parlamenta organizovala je Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore i predstavništvom UNICEF-a za Crnu Goru.



## IZ GALERIJE PARLAMENTA

### Vuko Radović: "Platije", 1971.

Vuko Radović pripada slikarima koji su stvarali, ili počinjali da stvaraju između dva rata i prepoznatljiv je po zaokupljenosti sukobom kamena i vode. Blizak je sa idejama Sezana, a po koloritu sa Lubardom. Uočljiva je njegova ekspresivnost koja je neprestano varirala, a konstruktivizam je ogoljen u mjeri da prelazi u suprotnost- apstrakciju i enformel. Uspješan u istraživanju, uz neprestanu nadgradnju i iskustavo izrazitog individualiste vršio je veliki uticaj na druge crnogorske slikare.



OTVORENE INSTITUCIJE  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."



# KALENDAR



## 2. novembar

- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore sastali su se sa delegacijom Vlade Republike Mađarske koju predvodi pomoćnik ministra vanjskih poslova za evropska pitanja, Balint Odor, a u kojoj se nalaze i direktor Direktorata za unutrašnje poslove i proširenje EU, Laslo Sink, i direktor Direktorata za Zapadni Balkan Vlade Republike Mađarske, Kristian Posa. Na sastanku je ocijenjeno da je Crna Gora uložila značajan napor na integracionom putu, te da vidni rezultati zavređuju punu podršku i aktivnu ulogu Republike Mađarske u promovisanju istih kod drugih država članica Evropske unije.

## 3. novembar

- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore, doc. dr Miodrag Vuković, i zamjenik predsjednika, Vasilije Lalošević, sastali su se sa članovima Izborne komisije Bundestaga, za dodjelu međunarodne parlamentarne stipendije (IPS). Na sastanku je ocijenjeno da je pružanje mogućnosti mladim, talentovanim ljudima u Crnoj Gori, u pogledu nadogradnje postojećih i usvajanja novih znanja iz oblasti parlamentarizma veoma značajno za crnogorsko društvo u cjelini. Sagovornici su istakli i da ulaganje u znanje ima posebnu važnost, te da je kroz različite vidove usavršavanja, razmjenu iskustva i znanja, potrebno razvijati sposobnosti sistema da odgovori zahtjevnim obavezama, a time, i istovremeno jačati administrativne kapacitete.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je delegaciju Izborne komisije njemačkog Parlamenta-Bundestaga za dodjelu "Međunarodne parlamentarne stipendije", na čelu sa poslanikom Bundestaga Kai Geringom. Tokom razgovora, važnom je ocijenjena dosadašnja plodna saradnja između dva parlamenta kao i njihovih predsjednika Ranka Krivokapića i Norberta Lamerta. Predsjednik Krivokapić je rekao da će već krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca biti gost Bundestaga đe će govoriti o ubrzanom razvojnom demokratskom evropskom putu Crne Gore.



- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Damir Davidović, primio je članove Izborne komisije Bundestaga za dodjelu "Međunarodne parlamentarne stipendije", na čelu sa poslanikom njemačkog Bundestaga, Kaj Gerhingerom. Sastanku je prisustvovao i ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, N.J.E. Prius Fischer. Na sastanku je razgovarano, između ostalog, o programu međunarodnih parlamentarnih stipendija.

## 4. novembar

- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore, doc. dr Miodrag Vuković, učestvovao je na panelu prve regionalne konferencije „Vanjskopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine“, koja je održana u Sarajevu.

## 5. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je, povodom Kurban Bajrama, reisu Islamske zajednice Crne Gore, gospodinu Rifatu Fejziću, i pripadnicima Islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori, telegram čestitku.

## 7. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je delegaciju njemačkog Bundestaga koju predvodi, Peter Bajer, poslanik Kluba Hrišćansko-demokratske unije/Hrišćansko-socijalne unije njemačkog Parlamenta. U dužem razgovoru konstatovana je snažna posvećenost crnogorskog Parla-



**OTVORENE INSTITUCIJE**  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

# KALENDAR



menta stvaranju svih potrebnih pretpostavki za nesmetan put ka Evropskoj uniji.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je ambasadorku Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, Nj.E. Ketrin Najt Sends, izvršnu direktorku Westminster fondacije za demokratiju (WFD), Lindu Dafild, i regionalnog direktora Britanskog savjeta, Tonija O Brajana. Prijem je upriličen povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između Skupštine Crne Gore, Westminster fondacije za demokratiju i Britanskog savjeta.
- Predsjednici poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore, članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i generalni sekretar, Damir Davidović, sastali su se sa izvršnom direktorkom Westminsterske fondacije za demokratiju, Lindom Duffield. Na sastanku je ocijenjeno da je program saradnje bio uspješan.

## 11. novembar

- U Beogradu održan sastanak predsjednika NSEI, Nebojše Medojevića, i člana NSEI, doc. dr Miodraga Vukovića, sa potpredsjednikom Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Božidarom Đelićem. Na sastanku je konstatovan napredak dvije države na putu evropskih integracija.
- Službenicama Skupštine Crne Gore uručene diplome za završen prvostepeni kurs njemačkog jezika. Kurs za službenike crnogorskog parlamenta realizovan je u organizaciji Skupštine i GETE Instituta, uz podršku Ambasade SR Njemačke u Podgorici.

## 12. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana Prijestonice Cetinje – 13. novembra, gradonačelniku, Aleksandru Bogdanoviću, predsjedniku Skupštine Prijestonice, Milutinu Vukiću, odbornicima cetinjskog Parlamenta, građanima i građankama.
- Održan sastanak predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije, Nebojše Medojevića, sa predsjednikom Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije Laslom Vargom. Sastanak je održan u Beogradu.

## 16. novembar

- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu razgovarali su sa predstavnicima Ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima GRETA. Učesnici sastanka su istakli značaj posvećenosti Crne Gore ispunjenju postavljenih standarda i punom poštovanju Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima.



- Članovi Odbora za ljudska prava i slobode razgovarali su sa članovima Ekspertske grupa Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima-GRETA. Povod posjete je prvi krug evaluacije implementacije Konvencije SE za borbu protiv trgovine ljudima od strane članica SE.
- Članovi Odbora za rodnu ravnopravnost sastali su se sa članovima Ekspertske grupa Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima-GRETA. Sastanak je bio posvećen Konvenciji SE za borbu protiv trgovine ljudima.

## 17. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, razgovarao je sa delegacijom Ekspertske misije Venecijanske komisije, predstavnicima Evropske komisije i ekspertima država članica EU. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Nj.E. Ambasador Leopold Maurer. Tema susreta je bila razmjena mišljenja oko Nacrta amandmana na Ustav Crne Gore.
- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore održao je sastanak sa delegacijom Venecijanske komisije, delegacijom Evropske komisije i delegacijom zemalja članica Evropske unije. Visoki gosti upoznati su sa rješenjima sadržanim u Nacrtu amandmana na Ustav Crne Gore.



**OTVORENE INSTITUCIJE**  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

## KALENDAR



- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore sastao se sa delegacijom Venecijanske komisije, delegacijom Evropske komisije i delegacijom zemalja članica Evropske unije. Tema razgovora bio je Nacrt amandmana na Ustav Crne Gore.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je čestitku studentima i srednjoškolicima Crne Gore, povodom Međunarodnog dana studenata i srednjoškolaca - 17. novembra.

### 18. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je u Podgorici ambasadora Republike Koreje, Kim Kwang-keun-a. Tokom susreta, obostrano je ocijenjeno sa postoji puno prostora za razvoj saradnje u mnogim oblastima i izražena spremnost na dalje učvršćivanje veza između dvije države, posebno kroz intenziviranje parlamentarne saradnje. Na kraju susreta, dogovoreno je da se kao konkretan doprinos inženjiranju saradnje formira Grupa prijateljstva između parlamenata Crne Gore i Koreje, čim se u toj zemlji završe izbori.
- Održano treće zasjedanje Đečijeg parlamenta u Plenarnoj Sali Skupštine Crne Gore. Đeca iz 39 crnogorskih škola postavljala su pitanja poslanicima Skupštine Crne Gore i ministrima u Vladi Crne Gore.

### 19. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana opštine Pljevlja – 20. novembra, predsjedniku Opštine, dr Miloju Pupoviću, predsjedniku opštinske Skupštine, Velimiru Goluboviću, odbornicima pljevaljskog Parlamenta i građanima.

### 20. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana opštine Tivat – 21. novembra, predsjedniku Opštine, Miodragu Draganu Kankarašu, predsjedniku opštinske Skupštine, Krstu Petroviću, odbornicima tivatskog Parlamenta i građanima.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana Opštine Kotor - 21. novembra, predsjednici Opštine, Mariji

Maji Čatović, predsjedniku opštinske Skupštine, Nikoli Konjeviću, odbornicima kotorskog Parlamenta i građanima.

### 21. novembar

- Članovi Nacionalnog savjeta za evropske integracije sastali su se sa delegacijom Senata Češke Republike, koju se predstavljali predsjednik Odbora za evropske poslove, Ludek Sefzig, potpredsjednici Odbora, Miroslav Škaloud i Miroslav Krejča i član Odbora, Jaroslav Doubrava. Na sastanku je ocijenjeno da je Crna Gora uložila značajan napor na integracionom putu i da evidentni rezultati zavređuju punu podršku Češke Republike.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je u Podgorici delegaciju Senata Parlamenta Češke Republike, koju predvodi predsjednika Odbora za poslove Evropske unije, Luděk Sefzik. Tokom susreta, razmijenjena su mišljenja povodom procesa usklađivanja legislatave sa evropskim zakonodavstvom, dinamikom tog procesa, kao i daljim izazovima na putu ka EU i tačkama koje su važne vladavina prava, ljudska prava i slobode itd. Obostrano je konstatovano da je od ključnog značaja odgovoran pristup i kvalitetna realizacija svih budućih faza na putu ka Evropskoj uniji.



- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore sastali su se sa delegacijom Senata Češke Republike, koju su predstavljali predsjednik Odbora za evropske poslove, Luděk Sefzig, potpredsjednici Odbora, Miroslav Škaloud i Miroslav Krejča i član Odbora, Jaroslav Doubrava. Sagovornici su istakli uvjerenje da će Crna Gora u decembru dobiti datum početka pregovaračkog procesa, što bi bilo od izuzetne važnosti ne samo za Crnu Goru, već i za cijelu Jugoistočnu Evropu i evropsku perspektivu cijele regije.



**OTVORENE INSTITUCIJE**  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

## KALENDAR



- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana opštine Budva – 22. novembra, predsjedniku Opštine, Lazaru Rađenoviću, predsjedniku opštinske Skupštine, Krstu Ljubanoviću, odbornicima budvanskog Parlamenta i građanima.

### 22. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je u Podgorici ambasadoru SAD, Sju K. Braun. Zajednički je ocijenjeno da su odnosi između Crne Gore i SAD veoma dobri, što između ostalog potvrđuje i dinamika i kvalitet kontakata između zvaničnika dvije zemlje.
- Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Na sastanku su razmotrena pitanja koja su se odnosila na makroekonomski ambijent, budžetski i srednjoročni okvir javne potrošnje u Crnoj Gori.

### 23. novembar

- Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa guvernerom Centralne banke Crne Gore i guvernerom bugarske Narodne banke. Na sastanku je razgovarano o stanju u finansijskom sektoru, modelima saradnje Centralne banke i Skupštine u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom i iskustvima Bugarske iz pred pristupne faze pregovora sa EU.



- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, doc. dr Miodrag Vuković, primio je danas, N.J.E. gospodina Charalambosa Hadjisavasa, nerezidentnog ambasadora Republike

Kipar za Crnu Goru. Tokom sastanka, a u pogledu stvaranja preduslova za unapređenje postojeće parlamentarne saradnje, sagovornici su razgovarali o formiranju interparlamentarne grupe prijateljstva između dvije zemlje, te o posjeti predsjednika parlamenta Republike Kipar Skupštini Crne Gore u prvoj polovini naredne godine.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana opštine Bar – 24. novembra, predsjedniku Opštine, Žarku Pavićeviću, predsjednici opštinske Skupštine, Branki Nikezić, odbornicima barskog Parlamenta i građanima.

### 24. novembar

- Predstavnicima poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore razgovarali su sa delegacijom Kancelarije za statistiku Evropske unije (Eurostat), koju predvodi direktor za vanjsku saradnju, komunikaciju i ključne indikatore, Pieter Everaers. Razgovarano je o rezultatima posljednjeg popisa u Crnoj Gori.

### 25. novembar

- Učenici JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola iz Bara posjetili su Skupštinu Crne Gore. Oni su upoznati sa radom crnogorskog parlamenta, nadležnostima i funkcijama, kao i istorijatom i aktivnostima radnih tijela i poslaničkih klubova.

### 26. novembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, boravio je od 24-26.11.2011. u Briselu gdje je imao niz bilateralnih razgovora sa zvaničnicima Evropske unije oko procesa proširenja EU i daljeg napredovanja Crne Gore na putu ka evropskim integracijama.

### 30. novembar

- Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e na koje je prezentiran konačan Izvještaj Sigmee o eksteronom ocjenjivanju DRI.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, govorio je u Ujedinjenim nacijama, na Parlamentarnom saslušanju kao uvodničar na sesiji "Jačanje veza između nacionalnih institucija i civilnog društva".



OTVORENE INSTITUCIJE  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

## IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



### NAREDBA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DJELA O APOTEKARSKOJ SLUŽBI

20. septembar/2. oktobar

#### Ministarska naredba o uređenju cetinjske apoteke

S pogledom na to što ovdje u nas tražnja medicinske pomoći raste sve više i više i svakim se danom osjeća sve jače potreba svježih, čistih i dobro zgotovljenih lijekova, dakle apoteke organizovane na naučnim osnovama: uzevši dalje u obzir lašnju administraciju apoteke i prostije odnošaje, Ministarstvo unutrašnjih djela oduzima našoj ovdašnjoj činovnički značaj „državne“ apoteke, ustupa je u privatnu svojinu i propisuje ova pravila:

1. Pravo otvaranja i držanja apoteke daje se samo licu, koje ima univerzitetsku diplomu provizora ili magistra farmacije, a pri tom osvjedoči da je u radu tačan i prilježan i dobrog vladanja. On je, pored dobrog vladanja, dužan često ispipavati i ocjenjivati dobar ili rđav kvalitet sviju drogerija, farmacevtičkih i himijskih preparata, sve, a osobito jake lijekove po potrebi himički analizisati, a neke medikamente po formulama farmakopeje u samoj apoteci izrađivati, a ne sve na vjeru sa strane nabavljati.
2. U toku dvije godine koncesijoner dužan je makar u najnužnijoj razmjeri, sagraditi ili najmiti naročitu kuću za apoteku, koja bi imala po propisu potrebna odjeljenja: oficinu (dućan), laboratorijum, kamaru za materijal, tavan i podrum.

...

4. Prema potrebi i stečenom iskustvu apotekar nabaviće dovoljnu količinu onih lijekova, što su označeni u austrijskoj farmakopeji, kojom će se i naši ljekari služiti do dalje naredbe. Osim toga apotekar je dužan za najkraće vrijeme nabaviti sve ljekove, koje nauka kao nove preporučuje i ljekari ih zatraže. Samo se sa znanjem i stručnim odobrenjem naših ljekara mogu nabavljati i prodavati specijaliteti koje publika po svom običaju ili reklami u novinama iz apoteke traži. Apoteka je obavezna imati vazda: raznih boca i sudova, u kojima se publici lijekovi izdaju, klistira raznih od kaučuka, raznih špriceva (brizgalica), vještačkih sisaljka za dojenje, djetskog brašna Nestle, bandaža za kile, mineralnih voda i t. p. – jednom riječi svega, što se u uređenim svjetskim apotekama prodaje.
5. Takozvani herojčki lijekovi moraju se čuvati u odvojenim ormanima pod ključem, koje mora sam apotekar držati. Njemu je dužnost da ljekarske recepte, u kojima ima ovih medicamenta heroica sam pregleda i izrađuje, a samo stvari obične, manje, indifirente da izrađuje njegov praktikant (osim ako bi uzeo diplkomisanog apotek. pomoćnika). Za jake lijekove mora apoteka imati naročire sudove sa ugorenim natpisima, a za narkotične trave naročite fijeke.

...

Cetinje, 20. Septembar 1891. g  
Predsjednik državnog savjeta  
Broj 804. Ministar unutr. Djela  
Božo Petrović s. r.

*Zbornik pravila, propisa i naredaba u sanitetskoj struci Knjaževine Crne Gore, Cetinje 1891, 67-72.*



OTVORENE INSTITUCIJE  
Projekat finansira Evropska unija posredstvom  
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.  
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost  
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod  
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”